

Octavia na khonani dza 8

Tsho ūwalwa nga Jacqui L'Ange
Zwifanyiso nga Julie Smith-Belton



Okuthophasi i vhidzwaho nga la Octavia yo vha i tshi dzula kha ḫaka la tshene ya lwanzheni, hu rotholaho, ha mađi a vhonadzaho kha lumeme lwa khunzikhunzi ya Africa.

Nga masiari, yo bva bakoni ḥayo la matombo ya papamala vhukati ha mađari mahulu ya ḫa ya tama masanani a ḫuvha a fhiraho a tshi bva n̄ha.

Ho vha hu na phukha dza coral dza mivhalavhala dza ngomu lwanzheni fhasi hu re na muṭavha, mabako a ḫeaho vhuđipfi ha u ḫigeda a u dzumbama ngomu. Octavia yo vha i tshi funa ngade yayo, ngauri yo vha i na vhukwila ho khetheaho – yo vha i tshi kona u shandukisa muvhala wayo wa fana na wa tshiñwe na tshiñwe tshe ya awela khatsho. Yo vha i tshi kona hafhu u shandukisa muvhala wa lukanda lwayo wa vhonala u vhukolikoli u fana na matombo, kana wa vha na mipfa unga phukha dza coral.

Izwi zwe i ita uri i vhe ya khwine kha u tampa mudzumbamo, ngauri khonani dzayo dzo vha dici sa koni u i wana! Tshiñwe tshifhinga yo vha i tshi dzumbama lune khonani dzayo dza vha na vhuludu nga u i ḫoda dza fhedza nga u bambela dza di ḫutshela. I ḫo kona ha u gidima murahu hadzo nga luvhilo luhulu.

Fhedzi tshifhinga tshothe i ḫo ima musi i tshi swika tsini na shangoni.

Izwi ndi nga mulandu wa uri fhasi ha lwanzhe ho vha hu khou vha kule fhasifhasi na u swifhala. Octavia yo vha i tshi ofha u ya.

“Ndi takalela u vha hune nda nga kona u farelela kha tshiñwe tshithu,” yo vhudza khonani dzayo dza mbiluni dza malo.

“Ri tou ḫuwa fhedzi zwiđuku,” dza ralo, “nahone tshifhinga tshothe ra vhuya murahu.”



Fhedzi na musi dzo lingedza nga nungo dzothé, dzo
vha dzi sa koni u kwengweledza Octavia u ḥuwa nadzo.
Yo vha i tshi ḥo dzi imela afha lumemeni lwa hune shango
la khou thoma ngomu mađini, yo lavhelesa fhasi swiswini
u swika i tshi vhona mivhalavhala i penyaho i tshi khou
bva ngomu swiswini.

Liñwe ḫuvha la mimuya, mađi o vha a songo dzika.
Magabelo matshena o vha a khou kwashekanya nyalo, na
lutsinga fhasi ha mađi lwo sukumedzela hatsi ha lwanzheni
sia liñwe na liñwe, na u ita uri maluvha a mađini a tshine.

Octavia yo bva ya yo ḥoda khonani dzayo tsini ha shangoni
– ya kumbiwa zwe ya kudzwa matungo!

Lutsinga lwa i monisa na u i wisa. Nyofhoni dzayo, Octavia
ya bvisa luđi lungaho ennge ntswu. Zwino yo vha i sa tsha
vhona tshithu na tshithihi – fhedzi ya di bvela phanda
u mona sa tshipelupelu na u wa. Mbilu dzayo tharu dzo
vha dzi khou divhitha zwihiulu, nahone zwo pfala u nga
thumbu yayo yo vilingana.

“Thusani!” ya ḥavha mukosi.

Heneffo swiswini, ya pfa tshithu tshi tshi khou i kwama kha muñwe wa milenzhe yayo. Tsho vha tsho ita govho nahone tshi tshi suvha.

“Ndo ni wana!” hu amba dambatshekwa Khalo.

“Na nñe!” hu amba Stella khovhe ya ñaledzi, i tshi khou haka tshanda tshayo tsha ḥodzi kha mulenzhe wa Octavia.

“Na nñevho!” hu amba PJ shaka ya bidzhama.

Nga nthihi nga nthihi, khonani dzayo dzo bambela u ḫa nñha dzi tshi bva swiswini nahone muñwe na muñwe a kona u fara mulenzhe wa Octavia. Ha mbo thoma u vha na u dzika. Octavia ya farelela yo khwañhisya ya tendela khonani dzi tshi i endedze u ya ngadeni yayo.



Musi dzo wana fhethu ho teaho, Ray ya ḥaramudzela mvekisi dzayo dzo angalalaho u dici tsireledza kha mimuya ya lutsinga, nahone vhothe vha kuvhatedzana, vha takala vhothe.

Ngauri Octavia i na vhukwila ho khetheaho, no vha ni sa tsha ḫo kona u bula he iñwe khonani yo thoma nahone dziñwe dzo fhelefafhi!

Octavia na khonani dza 8

Written by Jacqui L'Ange • Illustrated by Julie Smith-Belton

Zwine ha nga ambiwa nga hazwo

Octavia o vha a tshi khou ofha u pfukela phanda ha muodo wa luwa lwa Iwanzheni. Ndi mini tshine na tshi ofhesa? Ni nga ita mini uri nyofho dzi fhungudzee musi no tshuwa.

Ri vhudzeni nga musi we na vha no tshuwa na thusiwa nga muñwe muthu kana tshiñwe tshithu.



Tshifanyiso

Iyani kha bammbiri ja mushumo ji re hafha: <https://nalibali.org/story-supplies/activity-sheets>

Shumisani tshifanyiso tsha u fhedzisela a tshiñori uri tshi ni thuse u khañara khonani dza Octavia.




U Vhala

Vhalani itsi tshiñori hafhu ni ite mutevhe wa zwithu zwothe zwi no wanala Iwanzheni.



U Ñwala

Itani bugu i si na tshithu i re na tshivhumbeo tsha khovhe kana ni humbele muthu muhulwane a ni itele yone. Kha bugu, ñwalani na u ita zwifanyiso zwa tshiñori tshi no amba nga zwi tshilaho Iwanzheni. Kana olani zwifanyiso ni humbele muthu muhulwane a ñwale maipfi e na mu vhudza.



Vhutsila

Penndani nga ngomu ha bogisi nga muvhala wa lutombo ni fhañe lifhasi ja nga ngomu madini ni tshi shumisa khumba, thongwana na zwipuka na zwimela zwa Iwanzheni zwe na zwi ita nga matheriaja e a vusuludzwa na nga mabammbiri a mivhalavhala.



Kushumele

Diiteni u nga ni tshipuka kana tshimela tsha Iwanzheni: dzinginyeyani sa tshenelwanzhe, talani sa kukozwana, talani sa khovhe khulwane, tshimbilelani matungo sa ñambatshekwa ni bude madini sa okuthophasi.